

LOU COUNGRÈS...

Pèr li 158 an dòu Felibrige, tóuti si sòci s'acamparan aquest an en terro lemosin pèr perpetua soun acioun santo-estelenco...



Prouvènço d'aro

Tóuti li mes, lou journau de la Prouvènço d'aro

Abriéu 2012

n° 276

2,10 €

Catalan !

Aquèu numerò de *Prouvènço d'aro*, courme tòuti li mes, a degu èstre boucla avans lou 20 dòu mes d'avans, ço que fai que la manifestacioun pèr la sauvo-gardo de la lengo dòu 31 de mars pòu pas èstre commentada en abriéu, mancaren pas de lou faire au mes de mai.

Avèn pamens agu l'ur d'aprene que li felibre poudien chanja lou nom de sa lengo, pèr pas manifesta eme lis Òucitan de Toulous.

Li derniés estatut dòu Felibrige dòu tems de Frederi Mistral, adóulta lou 3 de Jun 1911, disien pamens dins soun article 2 :

Lou Felibrige es establi pèr garda longo-mai à la nacioun óucitano sa lengo, sis us, soun gaudi e tout ço que constituis soun èime naciounau. Sa dóctrine es caupudo dans lis obro de Frederi Mistral e de si disciple.

Mai à l'affat de nouvèu mestre en règne dins soun óbservatori de lengo de Prouvènço, se pou plus parla coume lou Mestr de Maiano. Sa rebello lengo d'oc éra pamens la memo qu'aqueu que soun Felibrige noumava lengo óucitano emé sa benedicoun.

Aro, resta da mistralen, quand la maje part de sis eiretié lou renègon, es pas simple.

Adouc pèr plus parla de lengo óucitaniano, de lengo óucitano, de lengo d'oc au plurau vo au singulé, de lengo prouvençal multiple, fau trouba de nouvèuta sus un socle soulide.

Lou Felibrige qu'es pas en manco d'idèo a capita emé soun retour istouri pèr la défenso de la lengo catalano, lengo de Prouvènço.

Coume es vengu de modo de dire que i'a un tube de lengo d'oc e de lengo prouvençal sus nostre terraire, s'ès belèu di n'en vaqui uno nouvèulo que nous an leissa d'unis ócupant de la Prouvènço, li comte de Barcelonou.

Es de bon verai, qu'a passa tems, à Marsiho, lis autris ócupant, finoch, li seignour de court reialo de Paris, à la fin à la force d'escouta parla lou gent de nostre païs, an di tout d'uno, qu'aqueu paure mounde barjacavon lou catalan.

E retrouban aquelo verita dins li reglamens redigi en francés à l'adreissu di bougre que, peccaire, travaiavon sènsa saupre legi aquéli decisoun qui li pertoucavan.

N'en vaqui uno pèr li calsat dòu port de Marsiho de 1784.

"Peu de tems après la réunion de la Provence à la couronne, le vice-roi de Provence confirma les statuts des calfat par un diplôme du 14 mars 1489. Leurs statuts et règlement étaient alors en idiome catalan..."

Adouc perquè pas dire que nosto lengo es r'en mai que da catalan.

Es pèr acò belèu que d'uni soun esta ravi d'aprene que lou Felibrige, en liog d'ana défendre la lengo d'oc à Toulous, a souna si troupo prouvençal pèr ana eme si chefe à Perpignan faire "LipDUB" pèr la lengo catalana.

*Vautre enfin que sias counsènt,
Catalan de luen au fraire
Coununien tótius ensén!*

Pèr quant à nous, avèn proun crida à Toulous, anan mai de barjaca doucetamen aquelo lengo nostru dins tòuti sis esbirhau-dànts apelacionu...

P. A.

La Santo-Estello 2012



Sant-Iriès-La-Percho

La Comuna de Sant-Iriès que recaup aquest an lou Felibrige pèr sa Santo-Estello es en terro lemosin dins lou despartamen de l'Auvèno. Si estajan soun d'Aredian e d'Arediano. Soun aparaqui 7.000.

La pichoto catedralo fuguè la proumiero glèiso goticò dòu Lemosin. Lou monastéri founda pèr Sant Iriès au siècle Vien s'endevenguè un puissant coulegé de canounge. Lou cor de la vila cunservo li poullits oustau de l'enclus religious, un tresor liturgic e uno biblio enlluminado.

Aqueu biblio gigante de 23 kilò, pergamin en pèu de vedèu, cabro e móntoun es presentado à la bibliotèco municipal.

Es un manuscrit d'èicepcion, obro d'un célèbre artista enlluminaira Pèire Del Casta, tambén autour de la crotò de la catedral de Limoge.

Pèr lis especialisto s'agis dòu «plus bèu manuscrit rouman resta en

Lemosin». Lou Menistèri de la culturo, l'a classa monumen istouri en 1988.

Uno auto richesso renomado es la porcelano traslucido de Sant-Iriès. Facho emé de kaulin dòu site de Marcougnac, que fournis tòuti li manufatu de porcelano de Limoge.

Es de saupre tambén qu'es dins un atelié de porcelano de Sant-Iriès que despiè 27 an se fabrico lou buste óuficieu de la Mariano d'or aquelo recompènsò óuferto i Maire de Franço li mai meritant, pèr sa gestiou e soun acioun.

Pèr li galavard fau pas óubliada que sian dins un pais d'elevage de béstia. La vaco lemosin, lou vedeu de Sant-Iriès emai lou porc quièu negre fan la fiesta dòu patrimoni culinari aredian.

Li Felibre van describi aquéli tresor pèr Pandecousto.

Li lengo regionalo

Li candidat à la presidènci de la Republico s'esquichon gaire sus l'item...

Pajo 2

La Counfrarié di Gardian

Li gardian de Camargo van festeja tout l'an soun cinq centenàri...

Pajo 12

Lis erbo de la Biblo

Figuero, óulivié, miougrianié, li planto biblico greion en Prouvènço,

Pajo 7